


Broj: 03-02-1123/2022
Sarajevo, 23.09.2022. godine

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

- Predstavnički dom-
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući

- Dom naroda -
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući



Poštovani,

U skladu sa članom IV.B.3.7.c) (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 40. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), radi razmatranja i donošenja, dostavljam Vam **PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I BOSNE I HERCEGOVINE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA OTPORNOST I KONKURENTNOST U POLJOPRIVREDI**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 332. sjednici, održanoj 22.09.2022. godine.

Prijedlog odluke se dostavlja na službenim jezicima Bosne i Hercegovine u printanoj i elektronskoj formi (CD).

S poštovanjem,



Prilog:

- Prijedlog odluke na bosanskom jeziku,
- Sporazum o zajmu,
- Projektni sporazum,
- Usaglašeni zapisnik sa pregovora - engleski jezik,
- Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje Projekta Otpornost i konkurentnost u poljoprivredi

Co: **FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA -
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA**
gđa Jelka Miličević, ministar

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA**

Prijedlog

ODLUKA

**O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU
MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I BOSNE I HERCEGOVINE ZA
FINANSIRANJE PROJEKTA OTPORNOST I KONKURENTNOST U
POLJOPRIVREDI**

Sarajevo, septembar 2022. godine

